

## BULLETIN D'ADHÉSION 2018 À L'ASSOCIATION « AMICS DEL CIRDOC » - Associacion dels Amics del CIRDOC

A l'instar des grandes institutions culturelles publiques de notre région (Musées, Bibliothèques, Archives), des universitaires, chercheurs, linguistes et historiens, enseignants, écrivains, artistes, français et étrangers, ont décidé de se réunir au mois de Juin 2016 pour former une association des Amis du CIRDOC (*Associacion dels Amics del CIRDOC*). Cette association a pour objet d'être aux côtés du CIRDOC pour l'aider à enrichir et à valoriser ses collections, ainsi que de l'accompagner dans toutes ses activités. Principal établissement culturel interrégional dédié au patrimoine et à la création occitans, le CIRDOC représente un pôle d'excellence essentiel, toujours au service du public et des chercheurs, qui met à portée de chacun la culture d'oc, grâce notamment au portail numérique *Occitanica*. Tous très attachés à cet établissement, les membres de l'association souhaitent œuvrer collectivement pour faire vivre le CIRDOC et favoriser son rayonnement tant sur le plan local qu'international. L'association est ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager en ce sens, aux simples usagers comme aux sympathisants.

\*

*Dins lo biais de las grandas institucions culturalas publicas de nòstra region (Musèus, Bibliotecas, Arquiús), d'universitaris, cercaires, linguistas e istorians, ensenhaires, escriveires, artistas, franceses e estrangiers, se son recampats au mes de Junh 2016 per constituir l'associacion dels Amics del CIRDOC. Aquela associacion s'es balhada per tòca d'acompanhar lo CIRDOC dins sa volontat d'enriquesir e d'avalorar sas colleccions, e dins totas sas activitats. Principal establiment cultural interregional consagrat au patrimòni e a la creacion occitans, lo CIRDOC es un pòl d'excel·lència mage, sempre au servici dau public e dels cercaires, que met a la posita de cadun la cultura d'òc, de mercè, es de notar, lo portal numeric Occitanica. Estacats a n'aquel establiment, los sòcis vòlon obrar cotria per far viure lo CIRDOC e lo far raionar tant au local coma a l'internacional. L'associacion aculhís qual se vòl enregar sus aquela dralha, tan coma los usatgièrs o los simples simpatisants.*

Nom.....Prénom.....

Adresse.....

.....

.....

Téléphone.....E-mail.....

J'adhère à l'association « Amics del CIRDOC » et je verse une cotisation de :  5 EUR (étudiants) -  10 EUR (normale) -  .....euros (soutien) par chèque établi à l'ordre de « Amics del CIRDOC »

Fait à ..... le..... 20....

Signature :

À renvoyer avec votre chèque au trésorier : Joan-Loís Escafit, 4, carriera Paul Valéry, 34500 Béziers. - courriel : [amicdelcirdoc@laposte.net](mailto:amicdelcirdoc@laposte.net)

Etranger : IBAN (identifiant international) :

Banque                      Guichet                      Compte    Clé

FR76                              13506                              10000 85122402512                              41

BIC : AGRIFRPP835 - Domiciliation : C.A. MTP PREFECTUR